		APR	1 2 2004	ଅଧି : ଆଧ୍ୟ			
Form PT	O/SB/08A	0	, ,	5,	Complete if Known		
		MAY.	- CARE	Application Number	10/706,112	/ Mustaked /	
INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT			SURE	Filing Date	-November 12, 2003		
STATE	MENT BY	APPLI	CANT	First Named Inventor	-Jürgen-BRINKHUES		
4			202271)	Group Art Unit	-3761		
(use as many sheets as necessary)			essary)	Examiner Name	To Be Assigned		
Choot	1	of	4	Attorney Docket Number	9002 296HS (PC 02	1678-HQ\-	

U.S. PATENT DOCUMENTS							
Exr Initials	U.S. Patent Document  Number Kind Code (if known)		Name of First Inventor of Cited Document	Date of Publication of Cited Document MM-YYYY			
<i></i>	3,528,330		Ehlert	09-1970			
				:			
<del></del>							
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
			-				
			<u> </u>				
<del> </del>			,				
····							

FOREIGN PATENT DOCUMENTS									
****	F	oreign Patent Docum	ent		Date of	T <sub>1</sub>			
Exr Initials	Country Code	Number	Kind Code (if known)	Name of Applicant of Cited Document	Publication of Cited Document MM-YYYY				
						-			
						—			
_	4.		1		_	_			
					,	_			
			1						

	OTHER PRIOR ART - NON PATENT LITERATURE DOCUMENTS					
Exr Initials	Include Name of first Author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (where appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc.), volume-issue number(s), page(s), date (in parentheses). If a book, also include publisher and city and/or county where published.	Τ,				

Examiner	6.1	· 1	\	Date	1000
Signature	Hoa	Van	le	Considered	01/0/105

Substitute for forms 1449A/PTO & 1449B/PTO .	ATTORNEY'S DKT NO. 019519-409	(unassigned) 10/70%, 112
FIRST INFORMATION DISCLOSURE	APPLICANT Mitsumasa TSUCHIYA et al.	
STATEMENT BY APPLICANT	FILING DATE	GROUP 1752

		I	U.S. PATENT DOCUMENTS		Issue/Pu		
Examiner Document Kind Code Initials Number (if known)		Name of Patentee or Ap of Cited Document		Date (MM-DD-YYYY			
12_	5,834,156		Urasaki		11-10	-1998	
10	6,180,322		Sakurai		01-30	01-30-2001	
0	-6,100,016		Denzinger		08-08	08-08-2000	
130	4,098,712		lkeda	ž.	07-04	-1978	
10,	3,586,504		Coates		06-22	-1971	
10	3,475,171		Alles		10-28	-1969	
لعا	3,615,480		Lam		10-26	-1971	
		FO	REIGN PATENT DOCUMENTS		<u> </u>		
Examiner Initials	Document Number	Kind Code (if known)	Country	Date of Publica (MM-DD-YY)		anslatio	
ا تعال	0 949 540	A1	EP	04-09-199			
I.C.	1 091 251	A2	EP	10-05-200	00		
10	1 070 990	A1	EP	07-21-200	00	_	
12	0 820 840	A2	EP	07-22-199	97	$\dashv$	
le	1 048 982	A1	EP	04-27-200	00		
12	1 035 435	A2	EP	03-09-200	00		
ie.	0 953 880	· A2	EP	04-23-199	9		
le	1 591 988		United Kingdom	12-29-197	77		
Le	87/04810	A1	PCT	08-13-198	37		
Le	0 602 736	A2	EP	12-11-199	93		
Le	0 924 570	A1	EP	12-15-199	98		
Le	0 080 042	A1	EP	06-01-198	33		
le	60-263147	Α	Japan	12-26-198	35 At	ost	
						+	
		NON P	ATENT LITERATURE DOCUMENT	rs			
Examiner Initials	Inclu item (boo	de name of autho ok, magazine, jou	or (in CAPITAL LETTERS), title of the article rnal, serial, symposium, catalog, etc.), date publisher, city and/or country where publ	, page(s), volume-issue	e of the number(s),		
		,			<del></del>		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

NON PATENT LITERATURE DOCUMENTS					
Examiner Initials	Include name of author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc.), date, page(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.				

Examiner Signature	Hoa	Van	le_	Date Considered	OG Jamar	2004

EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with M.P.E.P. § 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.